



2023/24 PULANE YA U FUNZA YO DZUDZANULULWAHO YA NWAHA: TSHIVENጁA FAL:
GIREIDI YA 7 (THEMO YA 1)

THEMO YA 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ጁALELA	U ጁWALA NA U ጁNEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
1	U ita ndingo ya tshikoloni yo linganelaho ya u ጁጁa u ጁivha zwine vhagudi vha zwi ጁivha. Mawanwa aya a vhumungwa sa mbetshelwa ya u itela uri vhukoni na u shaedza ha vhagudi zwi wanuluswe. Mawanwa aya a tea u shumiswa na u thusa kha u ita thevhekano ya nyito dza u funza na u guda.			
1-2	<p>U thetshelesa tshጁtori tshipfufhi (nganeapfufhi)</p> <ul style="list-style-type: none"> U topola mihumbulo mihulwane na i tikedzaho u ጁwala ጁotsi u kovhekana mihumbulo na tshenzhemo na u sumbedza u pfesesa khontseputi. u fhindula mbudziso 	<p>Tshibveledzwa tsha ጁitheretsha: Zwiጁtori zwipfufhi (nganeapfufhi)</p> <p>Mbonalo dza ndeme dza tshibveledzwa tsha ጁitheretsha sa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vhabvumbedzwa, vhubvumbedzi, puloto khudano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero <p>U tou fombe kha tholokanyandivho (zwiጁirathedzhi zwa u vhala)</p> <ul style="list-style-type: none"> U ita vhuጁumani na khumbulelo u fhindula mbudziso u ጁea vho muhumbulo u ita manweledzo/samari (nga pharagirafu) <p>U tevhedza maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U rangela u vhala (u ጁivhadza tshibveledzwa) nga tshifhinga tsha u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanya, u ጁhavhuvha) 	<p>U ጁwala riviyu ya nganeapfufhi</p> <ul style="list-style-type: none"> ጁhodea dza tshivhumbro na tshitaela vhavhali vho livhiswaho khavho, ndivho na magudiswa. ndunzhendunzhe ya dziphara kunangelwa kwa maipfi <p>Maitela a u ጁwala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana u ita mvetomveto u ita ndovhololo u khakhulula/dzudzanya u vhalulula na ጁnekedza <p>U ጁwala riviyu hu tshi sedzwa maitele a u ጁwala</p>	<p>U shuna na/nga maipfi: Vhuthihi na vhumungwa, maጁaluli, mbambedzo, maጁedzi,</p> <p>U shuma na/nga mafhungo Tshifhinga/tshikhathi tsha zwino Tshifhinga/tshikhathi tsha tsho fhelaho</p> <p>ጁhalutshedzo dza maipfi Homoni, maidioma</p>

THEMO YA 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
3-4	<p>U thetshesela na u amba nga ha tshirendo</p> <ul style="list-style-type: none"> U kovhekana mihumbulo na tshenzhemo na u sumbedza u pfesesa contseputi u fhindula mbudziso u ṭalutshedza khonani uri ndi ngani u tshi funa tshirendo tshikene (zwavhuḍi/zwi si zwavhuḍi) nga tshirendo tshikene <p>U vhalela nṭha ho lugiselwaho (Tshirendo)</p> <ul style="list-style-type: none"> Thounu, mubulo wa ipfi, kubulele kwa ipfi, ku Ṇwalele kwa fhungo, u ṭanganya maṭo u sedza ndongazwiga u shumisa luambo lwa muvhili nga nḍila yone. 	<p>Tshibveledzwa tsha ḷitheretsha: Tshirendo</p> <p>U funza mbonalo dza ndeme dza tshirendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/zwifanyiso zwa muhumbulo (imedzhari), pfanapheledzo (raimi), mutevhetsindo (rithyimu) tshivhumbeo tsha nga nṅḍa tsha tshirendo, mitaladzi, (vese), maipfi, ndima (zwiṭanza) ṭhalutshedzo dzo dzumbaho ḷimudi, thero na mulaedza <p>Maitete a u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> U rangela u vhala (u ḍivhadza tshibveledzwa) nga tshifhinga tsha u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanya u ṭhaṭhuvha) <p>U vhala na u ṭalela u itela u pfesesa tshibveledzwa tsha Mbonalo:</p> <p>Khathuni, tshīṭiripi tsha khomiki</p> <p>Tshivhumbeo, babulu dza tshipitshi, mbonalo ya tshifhaṭuwo, luambo lwa muvhili, fhethuvhupo, kutshimbilele, ndongazwiga, kunangele kwa maipfi, figara dza muambo, ndivho ya muoli</p>	<p>Tshibveledzwa tsha vhusiki: Tshirendo tsha ene muṅe</p> <p>U funza milayo ya tshiṭanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshivhumbeo tsha tshiṭanza u shumisa maṭanganyi u itela u ṭumekanya u shumisa tshaka dzo fhambanaho dza mafhungo, vhulapfu na tshivhumbeo kunangele kwa maipfi na luambo lwo dzumbamaho <p>U Ṇwala tshirendo</p> <p>U sedza kha maitete a u Ṇwala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana u ita mvetomveto u ita ndovhololo u khakhulula/dzudzanya u vhalulula na Ṇekedza 	<p>U dovholola zwivhumbeo na kushumisele kwa luambo zwo itiwaho vhegeni dzo fhiraho.</p> <p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>U dovholola maiti, masala vhukuma, masala masumbavhuṅe, atikili</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi:</p> <p>Raimi, maipfi o pambiwaho, maidioma, mirero, aḷitheresheni, mafanyisi, mamethafore</p> <p>Ndongazwiga:</p> <p>Tshithoma, tshiawelo</p> <p>Mupeleṭo:</p> <p>Kushumisele kwa dikishinari, mupeleṭo, phetheni ya mupeleṭo, milayo ya mupeleṭo</p>

THEMO YA 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ḂWALA NA U ḂNEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
		<p>U tou fombe kha zwiṭirathedzhi zwa u vhala tholokanyonḂivho</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima na u sikena • u vhala wo tou fombe • u humbulela ṭhalutshedzo ya maipfi a songo Ḃowealeho nga u sedza zwipiḂa zwo a vhumbaho 		
<p>MUSHUMO WA U LINGA WA 1: ORALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • U vhalela nṭha (20 Maraga) <p>(Mushumo uyu u thoma kha themo ya 1 wa fhelela kha themo ya 2 u tshi rekhodiwa)</p>				
5-6	<p>U thetshesela u itela u pfesesa: Nganea: (U vhalela nṭha, u Ḃivhadza nganea) U tevhedza maitete a u thetshesela</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u Ḃivhadza nganea kha vhagudi, u vusuludza nḂivho ya murahu, vhagudi vha ita khumbulelwa nga gwati Ḃa bugu na u ṅea ṭhalutshedzo ṭhukhu • nga tshifhinga tsha u thetshesela - u ṅea kuvhonele kwawe na u tendelana na khumbululwa, u vhudzisa, u wanulusa, u vhambedza, u Ḃwala notsi na u ṭhaṭhuvha • nga murahu ha u thetshesela • u tevhedza tshenzhemo ya maitete a u thetshesela <p>Vhagudi vha vhudzisa mbudziso, vha amba nga fhethuvhupo na</p>	<p>Tshibveledzwa tsha Ḃitheretsha: tshipiḂa tsha Nganea. Mbonalo dza tshibveledzwa tsha Ḃitheretsha:</p> <p>Vhubvumbedzi, puloto, khudano, siangane, fhethuvhupo na tshifhinga, muanetsheli, thero</p> <p>U tou fombe kha u pfesesa (zwiṭirathedzhi zwa u vhala)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ita khumbulelwa • u ṭumekanya • u sedza mvelaphanda <p>U tevhedza zwiṭirathedzhi zwa u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u Ḃivhadza tshibveledzwa) • nga tshifhinga tsha u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, 	<p>U Ḃwala maanea a nganetshelo/a u vhuisa muhumbulo/ṭhalutshedzo (phara)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pharagirafu ya nyambedzano • muhumbulo muhulwane wa phara • muhumbulo muhulwane wa phara na i tikedzaho • ndunzhendunzhe ya dziphara • vhuṭumani ha ndunzhendunzhe • u shumisa tshaka dza mafhungo dzo fhambanaho, vhulapfu na zwivhumbeo <p>U sedza kha maitete a u Ḃwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • u ita mvetomveto • u ita ndovhololo • u khakhulula/dzudzanya • u vhalulula na ṅekedza 	<p>U shuma na/nga maipfi: Thangi, mitshila, midzi, maiti matikedzi, maiti a pfukelaho/ mapfukeli</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Ḃefhungo na tshiitwa ṅefhungo na Ḃiiti Ḃa thendelo, nyengedzedzo nyengedzo ya ṅefhungo</p> <p>Ndongazwiga na Mupeleṭo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U shumisa ṭhalusa maipfi, phetheni ya mupeleṭo, milayo ya mupeleto • phindulo dza maipfi • mafanyisi, khanedza

THEMO YA 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
	<p>vhabvumbedzwa.</p> <p>U ita nyambedzano nga nganea ye vhagudi vha i vhala kha nyito yo fhiraho</p> <ul style="list-style-type: none"> • U nanga vhabvumbedzwa • u amba nga thero • u ṅea kuvhonele kwawe • u vhalela ṅṅha u bva nganeapfufhi 	<p>u fhambanya, u ṭhaṭhuvha)</p> <p>U vhala/u ṭalela u itela u pfesesa: mafhungo a tshibveledzwa na maga a maitete a ṭhodisiso</p> <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima na u sikena • u vhala wo tou fombe • u fhindula mbudziso • mbuno na kuvhonele kwawe kwawe • u humbulela ṭhalutshedzo ya maipfi a songo ḑowealeho nga u sedza zwipiḑa zwo a vhumbaho 	<p>U ṅwala tshṭori tsho ḑisendeka kha tshenzhemo ya ene mune.</p>	
7-8	<p>U thetshesela tshṭori tshipfufhi (nganeapfufhi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U topola mihumbulo mihulwane na i tikedzaho • u ṅwala notsi • u kovhekana mihumbulo na tshenzhemo na u sumbedza u pfesesa khontseputi/zwiteṅwa <p>U dovha u anetshela tshṭori</p> <ul style="list-style-type: none"> • U dovha u anetshela zwiitei nga ṅḑila ya u tevhekana • u amba vhabvumbedzwa nga ṅḑila yone • u amba mudzedze wa tshifhinga. 	<p>Tshibveledzwa tsha Ḑitheretsha: Zwiṭori zwipfufhi (nganeapfufhi)</p> <p>U funza Mbonalo dza ndeme dza tshibveledzwa tsha Ḑitheretsha sa:</p> <p>Vhabvumbedzwa, vhubvumbedzi, puloto, khuḑano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero.</p> <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala</p> <p>U sikima na u sikena</p> <ul style="list-style-type: none"> • u vhala wo tou fombe • u humbulela • u nea kuvhonele kwawe na magumo. • mbuno na kuhumbulele kwawe. • Ṭhalutshedzo dza maipfi <p>U tevhedza maitete a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u ḑivhadza tshibveledzwa) 	<p>U ṅwala maanea a nganetshelo Vhuṭumani ha dziphara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muhumbulo mihulwane wa pharagirafu. • mihumbulo mihulwane na i tikedzaho • Ndunzhendunzhe ya dziphara • vhuṭumani u itela ndunzhendunzhe • u shumisa tshaka dza fhambanaho dza mafhungo, vhulapfu na tshivhumnbe <p>U sedza kha maitete a u ṅwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • u ita mvetomveto • u ita ndovhololo 	<p>U shuma na/nga maipfi: Madzina zwao, madzina vhukuma</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Mafhungo tswititi, tshitamennde, tshifhinga tsha zwino, tshifhinga tsho fhelaho</p> <p>Mupeleṭo na ndongazwiga: Tshithoma, khoma, kholoni, tshṭumbi, maḑere danzi, na maḑere maṭuku.</p>

THEMO YA 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
		<ul style="list-style-type: none"> • u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u fanyisa/u vhambedza, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha) <p>Tholokanyondivho ya u vhala/u ṭalela U funza maga a u Ṇwala manweledzo/samari U tou fombe kha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fomethe • kushumisele kwa lumabo • tshivhumbeo <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima na u sikena u itela u wana mihumbulo mihulwane na thero • u fhandekanya mihumbulo mihulwane kha i i tikedzaho • u Ṇwala mihumbulo mihulwane nga maipfi a iwe muṇe • u vhekanya mafhungo na u shumisa maṭanganyi na vhuṭumanyi vhu re na ndunzhendzunhe u itela u ṭanganya tshibveledzwa 	<ul style="list-style-type: none"> • u khakhulula/dzudzanya • u vhalulula na Ṇekedza <p>U Ṇwala maanea a u lingiwa</p>	
<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMAḐA WA 2: U ṆWALA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maanea: (Maraga 30) <p>A nganetshelo/a ṭhalutshedzo (a Ṇwalwa vhukati ha nwaha)</p>				

THEMO YA 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
9-10	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba</p> <p>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani:</p> <p>U thetshelesa na u ita nyambedzano nga ha mafhungo a bvaho kha athikili ya gurannḍa na ya magazini.</p> <ul style="list-style-type: none"> • U shumisa luambo lwa u fhuredzela/lwa nyanyuwo/lwa u kwengweledza • u shumisa zwigarata/zwikadi u itela u humbudza • u ima kha nyambedzano • u shumisa luambo lwa linganelaho lwa muvhili • u shumisa mathomo a kungaho/gobola na magumo/phendelo ya vhuḍi vhukuma • tshigwada tsho livhiswaho na nyimele <p>U vhalela nṭha:</p> <p>U vhalela nṭha ho lugiselwaho/hu songo lugiselwaho ha atikili ya gurannḍa</p> <ul style="list-style-type: none"> • U shumisa thounu, luvhilo na u ya nṭha na fhasai ha ipfi • u tevhedza ndongazwiga u itela u vhala zwi pfallaho • u shumisa luambo lwa muvhili nga nḍila yone 	<p>U vhala na u ṭalela u itela u wana mafhungo (u shumisa zwibveledzwa zwi ngaho atikili ya gurannḍa/magazine/zwiṭptshi zwo Ṇwalwaho</p> <p>U tou fombe kha thokanyonḍivho. (zwiṭirathedzhi zwa u vhala)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima u itela u wana mihumbulo mihulwane • u sikena u itela u wana mihumbulo i tikedzaho • u ita khumbulelwa • mbuno na kuvhonele kwa ene muṅe • vhuimo ha muṆwali • u Ṇtshedza maipfi a songo ḍowealeho na u sedza zwifanyiso • luambo lwa fomaḷa/lu si lwa fomaḷa • ṭhalutshedzo i re khagala na yo dzumbamaho • figara dza muambo 	<p>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani:</p> <p>Zwipfufhi na zwilapfu</p> <p>U Ṇwala vhurifhi ha fomala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ṭhoḍea dza fomethe, tshitaela • vhavhali vho livhiswaho, ndivho na nyimele • nduzhendunzhe ya dziphara • ku nangelwe kwa maipfi <p>U sedza kha maitele a u Ṇwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • u ita mvetomveto • u ita ndovhololo • u khakhulula/dzudzanya • u vhalulula na Ṇekedza <p>U Ṇwala vhurifhi hu tshi tevhelwa maitele a u Ṇwala.</p>	<p>U dovholola zwivhumbeo zwa milayo na kushumisele kwa luambo zwo itwaho vhege yo fhelaho:</p> <p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>Madzina khumbulelwa na madzina, Maṭanganyi</p> <p>Maṭaluli: a mbambedzo, maṅanedzi</p> <p>U shuma na/nga mafhungo</p> <p>Thevhekano (u tevhekano, u ya nga ndeme/vhuṭhogwa, ṭhalutshedzo ya phara, luambo lwa u kwengweledza na luambo lwa nyanyuwo, luambo lwa u dzhia sia na lwa u sedza nga iṭo lithihi, zwishumiswa zwa maṆwalwa/rithoriki</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi</p> <p>Mafanyisi na mafhambanyi, ṭhalutshedzo i re khagala, ṭhalutshedzo yo dzumbamaho.</p> <p>Ndongazwiga na mupeleṭo:</p> <p>Zwiḍevhe zwa khotsheni, zwigagarukela, khoma, tshithoma, tshivhudzisi, zwidotoho zwiraru zwa u fhedzisa mafhungo (...)</p>

NYITO DZA U LINGA HA FOMETHIVI

<p>Nyito dza u thetshesela na u amba</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyito dzo fhambanaho dza u thetshesela na u Tevhedza maitele a u thetshesela 	<p>Nyito dza u vhala na u ṭalela</p> <ul style="list-style-type: none"> Maitele a u vhala Nyito dza u vhalela nṭha Nyito dza tholokanyonḍivho (u vhalela u pfesesa) Nyito dza ḷitheretsha dzo ḍisendekaho kha tshaka tharu dza ḷitheretsha dzo randelwaho iyo simesiṭa (Vhurendi, nganea, nganea pfufhi) 	<p>Nyito dza u ṅwala na u ṅetshedza</p> <ul style="list-style-type: none"> Maitele a u ṅwala Kuṅwalele kwa ndima/pharagirafu Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani (thiratsekishinala) Maanea Maṅwalwa a vhusiki 	<p>Nyito dza milayo na zwivhumbeo na milayo zwa kushumisele kwa luambo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyito dzo vanganaho dza milayo na zwivhumbeo zwa luambo dzi tshimbilelana na lushaka lwa zwibveledzwa
--	--	--	---

SAMARI YA MISHUMO YA U LINGA YA FOMALA: THEMO YA 1 YA GIREIDI YA 7

<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 1 ORALA</p> <ul style="list-style-type: none"> U vhalela nṭha (Maraga dza 20) <p>(Mushumo hoyu u thomiwa kha Themo 1 wa khunyeledzwa kha Themo ya 2 hune wa ḍo tea u rekhodiwa hone.)</p>	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 2 U ṅWALA</p> <ul style="list-style-type: none"> Maanea: (Maraga dza 30) <p>Nganetshelo/u vhuisa muhumbulo (Vhukati ha themo)</p>	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 3 (Maraga dza 60)</p> <p>U fhindula zwi tshi bva kha zwibveledzwa: Tholokanyonḍivho ya u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zwibveledzwa zwa ḷitheretsha na zwi si zwa ḷitheretsha (20) Tshibveledzwa tsha u tou vhonwa (10) Samari/manweledzo (10) Milayo na zwivhumbeo zwa luambo (20)
--	--	---

2023/24 PULANE YA U FUNZA YO DZUDZANULULWAHO YA NWAHA: TSHIVENDA FAL: GIREIDI YA 7 (THEMO YA 2)

THEMO YA 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U N'WALA NA U N'EKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
1-2	<p>Zwitirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba: Tholokanyondivho ya u thetshelesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa tshibveledzwa tsha mbonalo tshi ngaho phositara/khungedzelo/mafhungo na thelevishini u tevhedza maitele a u thetshelesa <p>U rangela u thetshelesa: U divhadza vhagudi nga ha nyimele ya u thetshelesa</p> <p>Nga tshifhinga tsha u thetshelesa: U vhudzisa, u divha, u fanyisa (zwi no elana), u n'wala notsi, u talusa</p> <p>Nga murahu ha u thetshelesa: U tevhela tshenzhemo ya u thetshelesa. Vhagudi vha vhudzisa mbudziso, vha haseledza nga ha zwe maumbi a amba, nz.</p> <ul style="list-style-type: none"> U n'weledza/samari U n'ea mafhedzele <p>U vhalela n'ha (nganea)</p> <ul style="list-style-type: none"> Thounu mubulo wa ipfi mubulo u n'wala nga maipfi awe u tanganya mafo ndongazwiga luambo lwa muvhili lwo linganelaho 	<p>U vhalala na u talela u itela u pfesesa: U shumisa tshibveledzwa tsha u n'wala kana tsha mbonalo sa Phositara/khungedzelo/mafhungo a thelevishini</p> <p>Zwitirathedzhi zwa u vhalala</p> <ul style="list-style-type: none"> U sikima u sikena u vhalala wo tou fombe u n'ea vhupfiwa hawe (vhabvumbedzwa, fhethuvhupo, tshifhinga, mulaedza) u n'ea thalutshedzo dza maipfi a songo dowealeho nga u shumisa zwipiwa zwo a vhubaho luambo lwa u fhuredzela luambo lwa fomaala na lu si lwa fomaala 	<p>U n'wala tshibveledzwa tsha vhudavhidzani: U sika khungedzelo/phositara/mafhungo a thelevshini (nangani tshithihi)</p> <ul style="list-style-type: none"> T'hodea dza fomethe ndivho, vho livhiwaho na nyimele u naga maipfi na u vhuba mafhungo zwinga zwa mbonalo sa lushaka lwa fonto na saizi, t'hocho, zwinga, muvhala luambo lwa u kwengweledza <p>U sedza kha maitele a u n'wala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana u ita mvetomveto u ita ndovhololo u khakhulula/dzudzanya u vhalulula na n'ekedza 	<p>U shuma na/nga maipfi: Madzina vhukuma, mbeu, vhunzhi, vthuthi, mataluli, masumbi, masala a vhusaka. Madzina tserekano, tshitiwa, madzina a re na mishumo mivhili, maiiti, maataluli, mbambedzo</p> <p>U shuma na/mafhungo: Tshipitshi tsho livhaho na tshi songo livhaho, mafhungo tshwititi na mafhungo mbumbano</p> <p>T'halutshedzo dza maipfi: Mabulazwithihi, mafhambanyi, phindulo i re khagala na phindulo yo dzumbamaho</p> <p>Ndongazwiga na mupeleto: kholoni na semikholoni U shuma t'halusamaipfi/dikishinari</p>

THEMO YA 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
3-4	<p>Zwitṛathedzhi zwa u thetshelesa na u amba: Zwigwada/nyambedzano ya kilasini nga ha u ṅea ndaela ka u tevhela maitele.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nangani ṭhoho • kovhekanyani mihumbulo • sielisanani na u thetshelesana tshoṭhe • valani mavhaka <p>U amba ho lugiselwaho na hu songo lugiselwaho kha u ṅea ndaela kana u tevhela maitele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sedzesani kha kunangelwe kwa maipfi na ku ambele • shumisani thounu, luvhili na u ya nṅha na fhasi ha ipfi • shumisani zwikadi/zwigaraṭa musi ni tshi ṅetshedza • u shumisa luambo lwa muvhili lwo teaho 	<p>U vhala/u ṭalela u itela u pfeseswa: Vhalani tshibveledzwa tsha ndaela sa risipi/masia nz. Sedzseani kha u pfeseswa (Zwitirathedzhiu zwa u vhala)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima • u sikena • u vhala wo tou fombe • u humbulela <p>U tevhedza maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u ḍivhadza tshibveledzwa) • u vhala mbonalo dza tshibveledzwa • Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u fanyisa, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha <p>Vhurendi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo dza ndeme dza vhurendi • tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/zwifanyiso zwa muhumbulo (imedzhari), pfanapheledzo (raimi), mutevhetsindo (rithyimu) • tshivhumbeo tsha nga nṅa tsha tshirendo, mitaladzi, (vese), maipfi, ndima (zwiṭanza) 	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavidzani tshipfufhi: Ndaela</p> <p>Ṇwalani tshibveledzwa tsha ndaela sa, u bika zwiṭiwa, u lugisa zwo tshinyalaho, nz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • U shumisa fomethe na tshitaila tshi re tshone • u sedza kha vhaṭanganedzi vha mafhungo, ndivho na nyimele • u ṭumekanya pharagirafu • u nanga maipfi na tshivhumbeo tsha mafhungo <p>U sedza kha maitele a u Ṇwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • u ita mvetomveto • u ita ndovhololo • u khakhulula/dzudzanya • u vhalulula na ṅekedza 	<p>U shuma na/nga maipfi: Madzina vhukuma, mbeu, vhuthihi na vhunzhi Maṭaluli, masumbi, vhushaka</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Tshiptshi tsho livhaho na tsho vhighwaho, mafhungo tswititi na mafhungo mbumbano</p> <p>Ṭhalutshedzo ya maipfi: Pfanywa, mafhambanyi, ṭhalutshedzo i re khagala na yo dzumbamaho</p> <p>Mupeleṭo na ndongazwiga: Khoḷoni, semikhoḷoni</p> <p>U shumisa dikishinari zwi khou tuṭuwedzwa</p>

THEMO YA 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
		<ul style="list-style-type: none"> ṭhalutshedzo yo dzumbamaho ḷimudi thero na mulaedza 		
<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 1 - Bammbiri la 1 (Oraḷa) – 20 maraga (Vhadededzi vha thoma u ita mushumo uyu wa oraḷa vhukati ha themo u itela uri vha vhe vho linga vhagudi vhoṭhe musi themo i tshi fhela)</p>				
5-6	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba:</p> <p>U thetshelesa u itela u pfesesa: U thetshelesa tshipiḍa tsha nganea</p> <ul style="list-style-type: none"> U ṭalutshedza maitele a u thetshelesa u Ṇwala notsi u fhindula mbudziso u tevhedza maitele a u thetshelesa <p>U rangela u thetshelesa: U ḍivhadza vhagudi kha nyimele ya u thetshelesa</p> <p>Nga tshifhinga tsha u thetshelesa: U vhudzisa mbudziso, u vhambedza, u Ṇwala notsi, u Ṇea ṭhalutshedzo</p> <p>Nga murahu ha u thetshelesa: U sedza kha tshenzhemo ya u thetshelesa, vhagudi vha vhudzisa mbudziso, vha amba nga zwo ambiwaho nga hazwo</p>	<p>U vhalu/u ṭalela u itela u pfesesa:</p> <p>U vhalu tshibveledzwa tsha ḷitheretsha: Tshipiḍa tsha nganea</p> <p>Mbonalo dza ndeme dza tshibveledzwa tsha ḷitheretsha sa:</p> <p>Vhabvumbedzwa, puloto, khudano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero</p> <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhalu</p> <ul style="list-style-type: none"> U sikima, u sikena u vhalu wo tou fombe u Ṇeavho vhupfiwa (vhabvumbedzwa, mulaedza, fhethuvhupo) u Ṇea ṭhalutshedzo dza maipfi a songo ḍoweleaho nga u shumisa zwipiḍa zwo a vhumbeo luambo lwa nyanyuwo <p>U Ṇwala samari/manweledzo</p> <p>U vhalu/u ṭalela u itela u pfesesa/tshibveledzwa tsha u vhone sa khathuni/tshitiṛipi tsha khomiki</p> <p>Tshivhumbeo, babulu dza</p>	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani: Riviyu ya bugu/vhurifhi ha fomaḷa vhu yaho kha vphaphuḷishi/vhaandadzi</p> <p>U sedza kuvhumbelwe kwa phara</p> <ul style="list-style-type: none"> Fhungo la ṭhoho kha pharagirafu muhumbulo muhulwane na i tikedzaho u ṭumekanya pharagirafu u tevhokana na ndunzhendunzhe u shumisa tshaka dza mafhungo dzo fhambanaho, vhulapfu na zwivhumbeo <p>U sedza kha maitele a u Ṇwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana u ita mveto u ita ndovhololo u khakhulula/dzudzanya u vhalulula na Ṇekedza <p>U Ṇwala bugu/riviyu/vhurifhi ha fomaḷa vhu yaho kha vphaphuḷishi/vhaandadzi</p>	<p>U shuma na/nga maipfi: Maḍadzisi, thangeladzina - dza tshifhinga, fhethu na kutshimbilele, maṭaluli a mbalo</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Maambwaita na maambwaitwa</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi: Maidioma na mirero</p> <p>Ndongazwiga: Tshifhandi, luḷala (apositirofi)</p> <p>U shumisa ṭhalusamaipfi zwi khou ṭuṭuwedzwa</p>

THEMO YA 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
		tshipitshi, mbonalo ya khofheni, luambo lwa muvhili, fhethuvhupo, matshimbilele, ndongazwiga, kunangelwe kwa maipfi, figara dza muambo, ndivho ya muoli		
6	MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 4 - U ṆWALA <ul style="list-style-type: none"> Zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala) (Maraga dza 10) (Vhukati ha themo). Zwi Ṇwalwa hu sa athu u Ṇwalwa milingo ya vhukati ha Ṇwaha 			
7-8	Zwiṭirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba: Tholokanyondivho ya u thetshelesa u ḍadza fomo/mbudziswa <ul style="list-style-type: none"> Maitele a u thetshelesa nga u tou ita u Ṇwala notsi u fhindula mbudziso Tshaka dzo fhambanaho dza vhudavhidzani ha orala/mbudziso Nyamedzano ya foramu/phaneḽe <ul style="list-style-type: none"> U nanga ṭhoho u kovhekana mihumbulo u sielisa na u thetshelesa o tou fombe u vala mavhaka u shumisa zwiga u tevhela nyamedzano 	Mafhungo a tshibveledzwa: U vhala tshibveledzwa tshi ambaho nga u ḍadza fomo (dza u ita khumbelo/mafhungo nga ha iwe munḽe/saveyi/fomo dza onilaini/vhudi ha mbudziswa): <ul style="list-style-type: none"> Mafhungo a ṭoḽeaho kushumisele kwa luambo siginetsha Zwiṭirathedzhi zwa u vhala: <ul style="list-style-type: none"> U sikikma na u sikena u ita vhuṭumani u fhindula mbudziso u Ṇea ṭhalutshedzo u itela u pfesesa u Ṇea ṭhalutshedzo dza maipfi U vhala tshibveledzwa tsha ḽitheretsha sa: Ḍirama/Nganea U tevhedza maitele a u vhala:	Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani: U ḍadza fomo/mbudziswa: <ul style="list-style-type: none"> U tevhela maitele u Ṇwala vhuṭanzi vhu ṭoḽeaho kushumisele kwa luambo ku re kwone U sedza kha maitele a u Ṇwala: <ul style="list-style-type: none"> U pulana u ita mvetomveto u ita ndovhololo u khakhulula/dzudzanya u vhalulula na u Ṇekedza 	U shuma na/nga maipfi: Madzina zwao, makateli, maḍadzisi a maitele, na a tshifhinga, maṭaluli U shuma na/nga mafhungo: Fhungodavhi ḽa tsinde, fhungodavhi ḽa ḽitaluli na ḽa ḽiḍadzisi, fhungo tswititit na mbumbano Ṭhalutshedzo dza maipfi: ppanywa, mafhambanyi, homonimi Ndongazwiga: Tshivhudzisi, (...) eḽipisi, maḽeḽeredanzi, tshifhandi Aburivesheni, nishiaḽa, akhironimi, Ḍivhaipfi kha nyimele

THEMO YA 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
		<p>U rangela u vhala (u ḑivhadza tshibveledzwa)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u fanyisa, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha) <p>U vhala na u ṭalela u itela u pfesesa: U Ṇwala maṆweledzo/samari</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima • u sikena • u nweledza • u sedza nga iṭo ḑa muhumbulo • u Ṇea kuvhonele kwawe • ṭhalutshedzo dza maipfi 		
9-10	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 5 - THESITE NDANGWA</p> <p>U fhindula zwi tshi bva kha zwibveledzwa: Tholokanyonḑivho ya u vhala (Maraga dza 60)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbudziso 1: Zwibveledzwa zwa ḑitheretsha na zwi si zwa ḑitheretsha (20) • Mbudziso 2: Tshibveledzwa tsha u tou vhonwa (10) • Mbudziso 3: Samari (10) • Mbudziso 4: Milayo na zwivhumbeo zwa luambo (20) 			

NYITO DZA U LINGA HA FOMETHIVI
(U linga ha u guda hu isaho phanḑa)

<p>Nyito dza u thetshesela na u amba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyito dzo fhambanaho dza U Thetshesela na U Amba • U tevhedza maitete a u thetshesela 	<p>Nyito dza u vhala na u ḑalela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maitete a u vhala • Nyito dza u vhalela nḑha • Nyito dza tholokanyonḑivho (u vhalela u pfesesa) <p>Nyito dza ḑitheretsha dzo ḑisendekaho kha tshaka tharu dza ḑitheretsha dzo randelwaho iyo simesiḑa (vhurendi, nganea, nganeapfufhi)</p>	<p>Nyito dza u ḑwala na u ḑetshedza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maitete a u ḑwala • Kuḑwalele kwa ndima/pharagirafu • Zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala) • Maanea • Maḑwalwa a vhusiki 	<p>Nyito dza milayo na zwivhumbeo zwa luambo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyito dzo vanganaho dza milayo na zwivhumbeo zwa luambo, zwi tshimbilelanaho na tshaka dza zwibveledzwa.
---	---	--	---

SAMARI YA MISHUMO YA U LINGA YA FOMALA: THEMO YA 2

<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 1 – U vhalela nḑha (20 maraga) (Vhadededzi vha thoma u ita mushumo uyu wa oraḑa kha Themo 1 u itela u vhona uri vhagudi vhoḑhe vha lingiwe musi Themo 2 i tshi fhela)</p>	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 4 - U ḑWALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani (zwapfufhi 2 /tshilapfu 1: maraga dza 10) <p>Zwi ḑwalwa milingo i sa athu u thoma</p>	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 5 - THESITE NDANGWA</p> <p>U fhindula zwi tshi bva kha zwibveledzwa: Tholokanyonḑivho ya u vhala (Maraga dza 60)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbudziso 1: Zwibveledzwa zwa ḑitheretsha na zwi si zwa ḑitheretsha (20) • Mbudziso 2: Tshibveledzwa tsha u tou vhonwa (10) • Mbudziso 3: Samari (10) <p>Mbudziso 4: Milayo na zwivhumbeo zwa luambo (20)</p>
---	--	---

2023/24 PULANE YA U FUNZA YO DZUDZANULULWAHO YA NWAHA: TSHIVENḌA FAL: GIREIDI YA 7 (THEMO YA 3)

THEMO YA 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
1-2	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba nga ha ḍirama</p> <ul style="list-style-type: none"> U shela mulenzhe kha nyambedzano i si ya fomaḷa ya ḍirama u shumisa ridzhiisiṭa yone u shumisa luambo lwone u isa phanḍa na nyambedzano u fhindula mbudziso <p>U tevhedza maitete a u thetshelesa:</p> <p>U rangela u thetshelesa</p> <p>U ḍivhadza vhagudi nga nyimele ya u thetshelesa</p> <p>U thetshelesa – u vhudzisa, u ḍivha, u vhambedza, u Ṇwala notsi, u ṭalutshedza</p> <p>Nga murahu ha u thetshelesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> U tevhela tshenzhemo ya u thetshelesa vhagudi vha vhudzisa mbudziso, vha amba nga zwe muambi a amba.n.z. u Ṇweledza/samari u dzhia tsheo <p>U vhalela nṭha (Ḍirama)</p> <ul style="list-style-type: none"> Thounu, mubulo wa ipfi mubulo, u Ṇwala nga maipfi awe 	<p>Zwibveledzwa zwa ḷitherala: Zwi ngaho sa dirama ya vhaswa/ḍirama ya radio</p> <ul style="list-style-type: none"> Mbonalo dza tshibveledzwa tsha litheretshat: sa mubvumbedzwa, vhubvumbedzi, puloto, khuḍano, siangane, fhethuvhupo, muanetshelo, thero <p>U vhalela u pfesesa (Zwiṭirathedzhi zwa u vhala)</p> <ul style="list-style-type: none"> U ita vhuṭumanyi u fhindula mbudziso u sedzulusa na u ṭalutshedza u nweledza/samari u saukanya u ṭhaṭhuvha <p>Vhurendi</p> <p>Mbonalo dza vhurendi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/zwifanyiso zwa muhumbulo, raimi, rizimu tshivhumbeo tsha nṅa tsha tshirendo, mitaladzi, ndima/tshitanza, kuṆwalele phindulo dzo dzumbamaho 	<p>Zwibveledzwa zwilapfu zwa vhudavhidzani tsumbo: Mufhindulano/inthaviyu ya u Ṇwala.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ṭhodea dza fomethe, tshitaela vhavhali vho livhiwaho, ndivho na nyimele. kunangele kwa maipfi kushumisele kwa luambo nga nḍila yone <p>Maitete a Ṇwala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana u ita mvetomveto u dovholola u dzudzanya u vhalulula u itela u khakhulula na u Ṇekedza 	<p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>Madzina vhukuma, vhuthihi na vhunzhi, maḍadzisi, mbambedzo, maṅanedzi</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>Mafhungo tserekano; tshipitshi tsho livhaho na tshi songo livhaho.</p> <p>Ṭhalutshedzo ya maipfi:</p> <p>Midzi ya maipfi</p> <p>Ndongazwiga:</p> <p>Khoḷoni, zwiḍevhe (“ ”), khoma, tshithoma, tshitumbu(/), tshivhudzisi(?)</p>

THEMO YA 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> • u ṭanganya maṭo • u sedza ndongazwiga • u shumisa luambo lwa muvhili nga ndila yone 	<ul style="list-style-type: none"> • mudi • mulaedza na thero <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (kha vha divhadze tshibveledzwa) • tshifhinga tsha u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • nga murahu ha u vhala (kha vha fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanya, u ṭaṭhuvha) 		
3-4	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba:</p> <p>U thetshelesa na u shela mulenzhe kha nyambedzano ya phurodzhekithi.</p> <p>Ṭhoho dzine dza tea u ambiwa ngadzo na u ṭalutshedza kilaṣini.</p> <p>U thetshelesa na u amba nga ha uri ṭhoḁisiso ndi mini /maitele a ṭhoḁisiso u ya nga bugu na thoho yo Ṇewaho.</p> <p>U thetshelesa na u Ṇwala notsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mafhungo nga ha phurodzhekithi • maimo o fhambanaho nga phurodzhekithi • u ṭalutshedza nga ha ṭhoḁisiso • u ṭalutshedza uri ṭhoḁisiso i itiswa hani • u bveledzisa mbudziso 2-3 dza 	<p>U vhala u ṭoda mafhungo a yelanaho na ṭhoho na bugu yo nangiwaḁo:</p> <p>Vhagudi vha nanga ṭhoho/maiṆwalwa vha thoma u vhala na u kuvhanganya mafhungo</p> <ul style="list-style-type: none"> • U nanga mafhungo a ṭhoḁisiso a teaho u ḁiswa tshikoloni • u vhekanya mafhungo ane a ḁo shumiswa u Ṇwala <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U skima, u sikena, u humbulela • u vhala wo tou fombe • u Ṇea kuhumbulele kwawe • ṭhalutshedzo dza maipfi maswa/mafurase • vhuimo ha muṆwali • mbuno na kuvhonele kwawe • ṭhalutshedzo yo dzumbamaho <p>Zwibveledzwa zwa liṭherala:</p> <p>Folukuloo</p>	<p>U Ṇwala notsi /u nweledza mafhungo/ nzudzanyo ya girafiki ya ṭhoḁisiso</p> <p>U shumisa kuṆwalele kwo fhambanaho kwa girafiki (notsi/maiṆweledzo/samari/ mapa wa muhumbulo) u dzudzanya ṭhoḁisiso ya phurodzhekithi. U Ṇwala bibliogirafi (vhuimo ha 1)</p> <p>ṭhoho dzo fhambanaho dzi ṭoda girafiki dzo fhanaho.</p> <p>Nangani ni sike fureme yo teaho u tikedza tshibveledzwa tshine tsha ḁo bveledzwa.</p> <p>U sedza maitele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U nanga mafhungo o teaho. • U Ṇwala nga maipfi awe. • U nanga fureme yo teaho tshibveledzwa tshine tsha do bveledzwa. 	<p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>Maipfi maswa na mafurase zwi tshi ya nga ṭhoho dzo fhambanaho.</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>Tshipitshi; tshifhinga; tshaka dza mafhungo;</p> <p>Tshaka dza phara; ipfi; zwipiḁa zwa luambo</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi</p> <p>Dzi re khagala na dzo dzumbamaho, ṭhalutshedzo yo dzumbamaho nay o dzumbamaho, luambo lwo dzumbamaho, luambo lwa vhudzivha, luambo lwa Ṇḁa na Lwa thero yeneyo (jargon).</p> <p>Ndongazwiga na mupeleto:</p> <p>Phetheni ya mupeleto</p>

THEMO YA 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
	<p>ṭhōḍisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> referentsi na/Bibiliogirafi u vhudzisa na u fhindula mbudziso u kovhekana mihumbulo na kuvhonele na u dzhia tsheo 	<p>U funza mbonalo dza ṭitheretsha sa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vhabvumbedzwa, vhubvumbedzi, puloto khudano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U rangela u vhala (u ḍivhadza tshibveledzwa) u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso) u vhambedza, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha) 	<ul style="list-style-type: none"> U shumisa luambo lwone. Tshibveledzwa tshiṅwe na tshiṅwe tshi ḍo tea u shumiselwa luambo lwo teaho phurodzhekithi yeneyo. <p>Ṇwalani ṭhōḍisiso (nzudzanyo ya girafiki) nga phurodzhekithi na riferentsi/bibiliogirafi</p>	<p>Ḍivhaipfi kha nyimele zwi tshi ya nga tshibveledzwa tshine tsha khou bveledzwa.</p>
<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 6 – MAṆWALWA A VHUSIKI: PHORODZHEKITI – Liḡa la 1: Ṭhōḍisiso (Vhagudi vha ita ṭhōḍisiso dza phurodzhekithi dzavho) (Maraga dza 20)</p>				
5-6	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba</p> <p>U thetshelesa na u amba nga ha mushumo wa u Ṇwala phurodzhekithi (Vhuimo ha 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> U dzhia notsi u vhudzisa mbudziso u pfesesa ndavhalelo ya ṭhoho inwe na inwe. 	<p>Vhalani mafhungo o ṭanganyiswaho a ṭhōḍea dza phurodzhekithi:</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa notsi dza ṭhōḍuluso/manweledzo/mapa wa muhumbulo, u lugisa zwiṭeṅwa zwa u Ṇwala zwa thodisiso u pfesesa nyambedzano i ṭōḍeaho u fhedza phurodzhekithi u vhala rubiriki dza phurodzhekithi u itela u pfesesa ṭhōḍea dzadzo 	<p>U Ṇwala/u ola/u sika mushumo wa ṭhoho dzo Ṇewaho.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vhuimo ha 2: u Ṇwala muphorodzhekithi fomethe yone na mbonalo u dzudzanya magudiswa (mapa wa muhumbulo) mihumbulo mihulwane na i itikedzaho u ṭangana ha phara na mbonalo u tevhekana na nyaluwo ya dziphara/u itela vhuṭumani ha mihumbulo u pulana u itela u dzudzanya mihumbulo 	<p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>Sa zwi ṭōḍeaho kha ṭhoho yo nangiwaho ya phurodzhekithi</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>Sa zwi ṭōḍiwaho nga lushaka lwa ṭhoho ya phurodzhekithi yo nangwaho</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi:</p> <p>Sa zwi ṭōḍiwaho nga lushaka lwa ṭhoho ya phurodzhekithi yo nangwaho</p> <p>Ndongazwiga na mupeleto:</p> <p>Phetheni ya mupeleto</p>

THEMO YA 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
		<p>Zwibveledzwa zwa ḷitherari: Folukoloo/ḍirama U funza mbonalo dza zwibveledzwa: sa vhabvumbedzwa, vhubvumbedzi, puloto, khuḍano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli na thero</p> <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u ḍivhadza tshibveledzwa) • u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha) 	<p>U sedza zwitevhelaho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana (ṭhoḍisiso) • mveotomveto (u ḍisendeka kha tshivhumbeo kana fomethe) • u vhalulula u itela u khakhulula • u Ṇetshedza phurodzhekithi yo lundwaho zwavhudi 	<p>Ḍivhaipfi kha nyimele: Ndovhololo ya luambo kha mushumo wa vhagudi wo Ṇwalwaho.</p>
6	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 6 – MAṆWALWA A VHUSIKI: PHORODZHEKITI – ḷiga ḷa 2: U Ṇwala (Vhagudi vha thoma u Ṇwala phurodzhekithi dzavho) (Maraga dza 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana phurodzhekithi ya u Ṇwala ha vhusiki • Mvetamveto • U rivaisa • U khakhulula • U vhululula • U Ṇetshedza 			

THEMO YA 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
7-8	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba:</p> <p>U tikedza vhagudi u ita ndugiselo ya Ṇekedza ha orala ya phurodzhekithi (liga la 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> Kushumisele kwa luambo redzhisiṭa thounu luambo lwa muvhili mathomele na magumo u guda rubiriki dza phurodzhekithi na u pfesesa ṭhodea dza u linga mutevhe wa tsedzuluso u re na phindulo dza mbudziso, vhuṭumani vhukati ha phurodzhekithi na bugu dzo randelwaho, u Ṇekedza vhuṭanzi nga Ṇḍila i re khagala, yavhuḍi i pfeseseaho, mafhungo i linganelaho 	<p>Tshibveledzwa tsha liṭherala: folukuloo/ḍirama/nganeapfufhi/ngane a (tshipiḍa)</p> <p>(ndugiselo ya thesite ya liṭheretsha)</p> <p>Mbonalo dza liṭheretsha: sa vhabvumbedzwa, vhubvumbedzi, puloto, khudano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero</p> <p>Maitele a u vhalala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U rangela u vhalala (u ḍivhadza tshibveledzwa) u vhalala (mbonalo dza tshibveledzwa) nga murahu ha u vhalala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha) 	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani: Samari/maṅweledzo/notsi dza u Ṇekedza ha orala ha phurodzhekithi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ṭhodea dza fomethe, tshitaela vho livhiswaho, ndivho na nyimele kunangelwe kwa maipfi, ṭhalutshedzo i re khagala vhukuma u fhindula mbudziso tshivhumbeo tsha mafhungo, vhulapfu na lushaka u shumisa maṭanganyi u itela vhuṭumani <p>U sedza kha u bveledza tshibveledzwa tsho livhiswaho kha bugu na ṭhoho yo nangwaho</p>	<p>U shuma na/nga maipfi: Maṭalalu (<i>attributive</i>)</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Phara ya u ṭalutshedza, phara ya u nanga, phara ya u kuvhanganya</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi Ipfi liṭhihi la liṭfurase</p> <p>Ndongazwiga na mupeleto: Phetheni ya mupeleṭo</p> <p>ḍivhaipfi kha nyimele</p>
9-10	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba</p> <p>Tholokanyonḍivho ya u thetshelesa (Phosiṭa ya Infographic/Twitter)</p> <ul style="list-style-type: none"> U ṭalutshedza maitele a u thetshelesa u Ṇwala notsi u Ṇwala phindulo 	<p>U vhalala na u ṭalela u itela u pfesesa (u shumisa zwibveledzwa zwa u Ṇwala na zwa mbonalo sa phosiṭa ya mafhungo a girafiki/mafhungo a tshibveledzwa tsha Thwitha, u tou thwitha (twitter-tweets))</p> <ul style="list-style-type: none"> U sikima u sikena u vhalala wo tou fombe 	<p>Ṇwalani tshibveledzwa tsha vhudavhidzani: Mafhungo a girafiki/thwitha)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ṭhodea dza fomethe ndivho, vho livhiswaho na nyimele kunangele kwa maipfi na kuvhumbelwe kwa mafhungo Zwiga zwau vhoṅwa sa fonto, 	<p>U shuma na/nga maipfi: Madzina vhukuma, mbeu, vhunzhi, vhuthihi</p> <p>Maṭaluli: masumbi, masumbavhune</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: U ya nga u sielisana (u tevhekana), u tevhekana nga ndeme, phara ya u ṭalutshedza, u kwengweledza na luambo lwa nyanyuwo, u dzhia sia,</p>

THEMO YA 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
		<ul style="list-style-type: none"> • u Ṇavho vhupfiwa (vhabvumbedzwa, fhethuvhupo, tshifhinga, mulaedza) • u humbulela ṭhalutshedzo dza maipfi a songo ḍoweleaho nga u sedza zwipiḍa zwo a vhumbaho • luambo lwa u fhuredzela • luambo lwa fomaḷa/lu si lwa fomaḷa <p>Maitete a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u ḍivhadza tshibveledzwa) • u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha) 	<p>saizi, ṭhoho zwiga, muvhala</p> <ul style="list-style-type: none"> • luambo lwa u fhuredzela/lwa u kwengweledza <p>Maitete a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u ḍivhadza tshibveledzwa) • u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha) 	<p>luvhengelambiluni, u sedza nga iṭo ḷithihi, zwishumiswa zwa rithoriki</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi: mabulazwithihi, mafhambanyi, ṭhalutshedzo i re khagala na yodzumbamaho</p> <p>Ndongazwiga na mupeleṭo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zwiḍevhe (“”), tshigagarukela, khoma, tshithoma, mbudziso, zwithoma (.....) • u shumisa ṭhalusamaipfi <p>ḍivhaipfi kha nyimele</p>

U LINGA HA FOMAḷA MUSHUMO WA 7

MAANEA A PHURODZHEKITHI

ḷiga ḷa 3: U Ṇtshedza ha oraḷa (vhagudi vha ita u Ṇtshedza ha oraḷa nga phurodzhekithi) (Maraga dza 20)

- U shumisa tshivhumbeo tsho teaho: marangaphanḍa, mutumbu na magumo
- U Ṇea mihumbulo mihulwane na i tikedzaho
- U Ṇea vhuṭanzi ha ṭhodisiso/risetshe
- U shumisa luambo lwo teaho lwa muvhili na zwikili zwa u Ṇtshedza, tsumbo: u livhanya maṭo na vha ṭanganedzaho mafhungo, u ima zwavhuḍi a tshi amba (u amba zwi pfalaho), u shumisa zwanda nga ndila yone, kushumisele kwone kwa thounu na ipfi
- U shela mulenzhe kha nyambedzano
- U Ṇea muvhigo u pfalaho
- U ima kha nyambedzano
- U sumbedza u dzhiela nṭha pfanelo na vhupfiwa ha vhaṆwe

U thoma na mushumo wa oraḷa kha Themo ya 3 wa fhedziselwa kha Themo ya 4 hune wa ḍo rekhodiwa.

THEMO YA 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ጁALELA	U ጁWALA NA U ጁNEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
U LINGA HA FOMALA MUSHUMO WA 8 THESITE YA ጁLITHERETSHA (MARAGA DZA 30) <ul style="list-style-type: none"> Vhurendi (Maraga dza 10) – khombekhombe NA Nganea/ጁdirama (Maraga dza 10) NA Nganeapfufhi/Folukuloo (Maraga dza 10) 				
NYITO DZA U LINGA HA FOMETHIVI (U linga ha u guda hu isaho phanጁa)				
Nyito dza u thetshelesa na u umba <ul style="list-style-type: none"> Nyito dzo fhambanaho dza u thetshelesa na u amba U tevhedza maitele a u thetshelesa 	Nyito dza u vhalala na u ጁalela <ul style="list-style-type: none"> Maitele a u vhalala Nyito dza u vhalala nጁha Nyito dza tholokanyondivho (u vhalala u pfesesa) Nyito dza ጁlitheretsha dzo ጁdisendekaho nga bugu tharu dzo randelwaho simesiጁa yeneyo (Vhurendi, ጁdirama, folukuloo) 	Nyito dza u ጁnwala na u ጁnetshedza <ul style="list-style-type: none"> Maitele a u ጁnwala Kuጁnwalele kwa ndima/pharagirafu Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani Maanea Maጁnwalwa a vhusiki 	Nyito dza milayo na zwivhumbeo zwa luambo <ul style="list-style-type: none"> Nyito dzo vanganaho dza milayo na zwivhumbeo zwa luambo 	
SAMARI YA MISHUMO YA U LINGA YA FOMALA: GIREIDI YA 7 THEMO YA 3				
MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 6 – MAጁNWALWA A VHUSIKI: PHORODZHEKITI – ጁliga ጁla 2: U ጁnwala (Vhagudi vha thoma u ጁnwala phurodzhekithi dzavho) – Maraga dza 50: 20+30=50	MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 7 – MAጁNWALWA A VHUSIKI: PHURODZHEKITI <ul style="list-style-type: none"> U ጁnetshedza ha orala ha phurodzhekithi (Maraga dza 20) Mushumo wa u linga ha fomala wa orala u thoma kha Themo ya 3 wa khunyeledzwa kha Themo ya 4 hune wa ጁdo rekhodiwa hone.	MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 8 U FHINDULA MANWALWA A ጁLITHERETSHA (MARAGA DZA 30) <ul style="list-style-type: none"> Tshirendo (Maraga dza 10) khombekhombe NA Nganea/ጁdirama (Maraga dza 10) NA Nganeapfufhi/folukuloo (Maraga dza 10) 		

2023/24 PULANE YA U FUNZA YO DZUDZANULULWAHO YA NWAHA: TSHIVENDA FAL: GIREIDI YA 7 (THEMO YA 4)

THEMO YA 4				
VHEGE	U thetshelesa na u amba	U vhala na u țalela	U űwala na u űekedza	Zwivhumbeo na milayo zwa luambo
1-2	<p>Zwiřirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba</p> <p>Tshibveledzwa tsha u thetshelesa tsho řisendekaho nga u űea masia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maitele a u thetshelesa nga u ita • u űwala notsi • u fhindula mbudziso <p>Zwiřirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba</p> <p>U űetshedza orařa</p> <p>U isa phanřa na mushumo wa u linga wa 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kushumisele kwa luambo • redzhisiřa • thounu • luambo lwa muvhili • mathomo na magumo 	<p>U vhala na u țalela u itela u pfesesa (u shumisa tshibveledzwa tsho űwalwaho na tsha u vhona: tsumbo, u vhala mapa/u űea na u vhudzisa ndaela)</p> <p>U vhala/u țalela u itela u pfesesa (u shumisa tshibveledzwa tsha u űwala na u vhonwa)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tshimbidza mařo nga nřa u itela u wana muhumbulo muhulwane (u sikima) • u tshimbidza mařo nga nřa u itela u wana zwidodombedzwa zwi tikedzaho (u sikena) • u humbulela • u humbulela (u inifera) řhalutshedzo ya maipfi a songo řowealeho na zwifanyiso • mihumbulo mihulwane na i tikedzaho • mbuno na kuhumbulele • u humbulela na u pendela • mihumbulo ya ene muře <p>U tevhedza maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ita vhuřumanyi • u vhudzisa mbudziso • u sedzulusa • u űea kuvhonele kwawe 	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani</p> <p>tshilapfu/tshipfufhi tsumbo, u űea masia</p> <ul style="list-style-type: none"> • řhořea dza fomethe, tshitaela • vhařanganedzi vha mafhungo, ndivho na nyimele • u nanga maipfi na zwivhumbeo <p>U sedza kha maitele a u űwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • u ita mvetomveto • u ita ndovhololo • u khakhulula/dzudzanya • u vhalulula na u űekedza 	<p>U shuma na/nga maipfi: Madzina tserekano, mařaluli, mbambedzo, thangeladzina – tswititi (ipfi řithihi), mbumbano (maipfi mavhili), tserekano (maipfi mararu na u fhira), thangeladzina</p> <p>U shuma na/mafhungo: Mafhungo tswititi, mafhungo mbumbano, mafhungo tserekano, fhungodavhi řa dzina, fhungodavhi řa řiřaluli, fhungodavhi řa řiřadzisi</p> <p>řhalutshedzo dza maipfi: Pfanywa, mafhambanyi, řhalutshedzo dzo dzumbamaho na dzi re khagala kha nyimele, mařaluli na mařadzisi</p> <p>Ndongazwiga: Semikhořoni, zwiřevhe, tshithoma, luřala (aposiřirofi)</p>

THEMO YA 4				
VHEGE	U thetshesela na u amba	U vhala na u ṭalela	U ṅwala na u ṅekedza	Zwivhumbeo na milayo zwa luambo
		<ul style="list-style-type: none"> • u ṭhavhuvha <p>U tevhedza maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (U ḁivhadza tshibveledzwa) • u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u fanyisa, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha0 <p>Vhurendi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo dza ndeme dza tshirendo • tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/zwifanyiso zwa muhumbulo (imedzhari), pfanapheledzo (raimi), mutevhesindo (rithyimu) • tshivhumbeo tsha nga ṅḁa tsha tshirendo, mitaladzi, (vese), maipfi, ndima (zwiṭanza), thaiphogirafu • Ṭhalutshedzo yo dzumbamaho • Ḃimudi • thero na mulaedza 		

THEMO YA 4				
VHEGE	U thetshesela na u amba	U vhala na u ṭalela	U ṅwala na u ṅekedza	Zwivhumbeo na milayo zwa luambo
3-4	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u amba na u thetshesela:</p> <p>Nḑila dzo fhambanaho dza vhudzavhidzani ha oraḷa</p> <p>Nyedziselo: Maitele a muṭangano</p> <ul style="list-style-type: none"> • U vula na u ita nḑivhadzo • u shumisa thounu, luvhilo, na ipfi u ya nṭha na fhasi • kushumisele kwa luambo • luambo lwa muvhili lwo linganelaho • magumo a vhuḑi <p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshesela na u amba</p> <p>U ṅetshedza ha oraḷa</p> <p>U isa phanḑa na u linga ha mushumo wa 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kushumisele kwa luambo • ridzhisiṭa • thounu • luambo lwa muvhili • mathomo na magumo 	<p>U vhala tshibveledzwa nga ha u ṅwala nḑivhadzo/adzhenda na minete</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyedziselo • kushumisele kwa luambo • fomethe • u ita nyedziselo <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ita vhuṭumanyi • u fhindula mbudziso • u sedzulusa • u ṅea kuvhonele kwawe • u ṭhaṭhuvha <p>U tevhedza maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (U ḑivhadza tshibveledzwa) • u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u fanyisa, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha) <p>U vhala na u ṭalela u itela u pfesesa/tshibveledzwa tsho ṅwalwaho/tsha u vhona girafu/ba ḷaini/girafu ya phai/tshati/phosiṭa ya girafiki</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima u itela u wana mihumbulo mihulwane • u sikena u itela u wana mihumbulo i tikedzaho • u ita khumbulelwa • u ṅea ṭhalutshedzo dza maipfi a songo ḑoweleaho na zwifanyiso • u ṅea kuvhonele kwawe 	<p>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani zwilapfu/nḑivhadzo/adzhenda/mi nete</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vhaṭanganedzi vha mafhungo, ndivho na nyimele • u nanga maipfi, tshitaela, kuvhonele kwawe na fomethe ya kuṅwalele • kunangelwe kwa mafhungo na tshivhumbeo <p>ṅwalani tshithihi tsha zwibveledzwa zwi re afho nṭha</p> <p>U tevhela maitele a u ṅwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • u ita mvetomveto • u ita ndovhololo • u khakhulula/dzudzanya • u vhalulula na ṅekedza 	<p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>Masala, zwivhudzisi, masumbi, makateli, madzina a sa livhi (madzina a zwi sa vhalei, indefenethe), maiti</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>Tshifhinga tsha zwino, tshifhinga tsho fhelaho, maambaita/maambaitwa, tshipitshi tsho livhaho/tsho vhwigwaho</p> <p>ṭhalutshedzo dza maipfi: Maiti maṭumetshedzwa</p> <p>Ndongazwiga:</p> <p>Tshiawelo (khoma), aphosiṭirofi, kholḷoni</p>

THEMO YA 4				
VHEGE	U thetshesela na u amba	U vhala na u ṭalela	U ṅwala na u ṅekedza	Zwivhumbeo na milayo zwa luambo
MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 7: Oraḷa – Maraga dza 20				
<ul style="list-style-type: none"> Mushumo wa u tou amba nga ha phurodzhekiti <p>(Vhadededzi vha thoma u ita mushumo uyu kha Themo 3 u itela uri Themo 4 i tshi fhela vha vhe vho linga vhagudi vhoṭhe. Maraga dzi rekhodiwa kha Themo 4).</p>				
5-6	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshesela na u amba</p> <p>Dibeiti/nyambedzano ya tshigwada: U amba nga kushumisele kwa imeḷi/dayari/fulaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Mbonalo na milayo u pulana, u ita risetshe, u vhekanya na u ṅetshedza u ṅea samari (oraḷa) <p>U vhalela nṯha</p> <ul style="list-style-type: none"> Thounu, luvhilo, u isa ipfi nṯha na fhasi u tevhedza ndongazwiga u itela u amba zwi pfalaho kushumisele kwa muvhili kwo linganelaho 	<p>Tshibveledzwa tsha u vhala, imeḷi/dayari/fulaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Fomethe kushumisele kwa luambo vhe zwa livhiswa khavho <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> U ita vhuṭumanyi u fhindula mbudziso u sedzulusa u ṅea kuvhonele kwawe u ṭhaṭhuvha <p>U tevhedza maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U rangela u vhala (U ḍivhadza tshibveledzwa) u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u fanyisa, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha) <p>Tholokanyondivho: (Tshibveledzwa tsha mafhungo tsho tiwaho)</p> <p>U ṅwala samari/manweledzo</p> <p>U tevhedza maitele a u ṅwala ri sedza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fomethe kushumisele kwa luambo tshivhumbeo 	<p>Zwibveledzwa zwilapfu/zwipfifhi sa: imeḷi/dayari/fulaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Ṭhoḍea dza fomethe, tshitaela, kuvhonele kwawe zwo livhiswaho khavho, ndivho, nyimele kunangelwe kwa maipfi, mafhungo, tshivhumbeo, vhulapfu na lushaka <p>U bveledza tshithihi tsha zwibveledzwa zwo bulwaho afho nṯha</p> <p>U sedza kha maitele a u ṅwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana u ita mvetomveto u ita ndovhololo u khakhulula/dzudzanya u vhalulula na u ṅekedza 	<p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>Masala, magarukela, masumbi, maiti a pfukelaho, madzinaguṭe, maiti matikedzi, maiti, maṭaluli, maṅaṅedzi, mbambedzo</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>Tshipitshi, mbudziso na phindulo, ḷiiti ḷa ṅefhungo na thendelo, zwitatamennde zwo pfufhifhadzwaho, mbudziso dza rithoriki</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi: Pfanywa (sinonimi), mafhambanyi (antonimi) kha nyimele</p> <p>Ndongazwiga: Khothesheni (“”), khoma, tshigarukela, fonto</p>

THEMO YA 4				
VHEGE	U thetshesela na u amba	U vhala na u ṭalela	U ṅwala na u ṅekedza	Zwivhumbeo na milayo zwa luambo
		Zwiṭirathedzhi zwa u vhala <ul style="list-style-type: none"> • U sikima na u sikena u itela u wana mihumbulo mihulwane na thero • u fhandekanya mihumbulo mihulwane na i tikedzaho • u ṅwala muhumbulo muhulwane nga maipfi awe • U tevhekanya mafhungo na u shumisa maṭanganyi na vhuṭumani u wana tshibveledzwa tshavhuḑi 		
MUSHUMO WA U LINGA WA FOMAḐA WA 9 – U ṅWALA <ul style="list-style-type: none"> • U ṅwala zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala) (Vhadededzi vha thoma u ita mushumo uyu nga vhege ya 5 u itela uri themo i tshi fhela vha vhe vho koreka mishumo ya vhagudi vhoṭhe nahone u fanela u ṅwalwa murahu ha musi hu tshi nga ṅwalwa thesite ndangwa)				
7-8	U dovhola na u lugisela mulingo U amba: <ul style="list-style-type: none"> • U vhala ho lugiselwaho • u vhala hu songo lugiselwaho • tholokanyonḑivho ya u thetshesela 	U dovhola na ndugiselo ya mulingo U vhala <ul style="list-style-type: none"> - U vhala ho lugiselwaho - tholokanyonḑivho ya u vhala - tshibveledzwa tsha u tou vhona <ul style="list-style-type: none"> - khathuni/khomiki siṭiripi - khungedzelo - girafu • samari • ḑitheretsha <ul style="list-style-type: none"> - nganea/nganeapfufhi, folukoloo - ḑirama - zwirendo 	U dovhola na ndugiselo ya mulingo U ṅwala: <ul style="list-style-type: none"> • Zwiveledzwa zwa vhudavhidzani 	U shuma na/nga maipfi: Masala a vhunzhi, masala a mbuelamurahu, tsinde U shuma na/nga mafhungo Fhungo tswititi, fhungo mbumbano na fhungo tserekano, zwitamennde, ṅefhungo, ḑiiti, nḑila dza u vhudzisa, khanedza ṭhalutshedzo dza maipfi: Pfanywa, mafhambanyi, ḑitherala, ṭhalutshedzo dzo dzumbamaho Ndongazwiga

THEMO YA 4				
VHEGE	U thetshelesa na u amba	U vhala na u ṭalela	U ṅwala na u ṅekedza	Zwivhumbeo na milayo zwa luambo
9-10	U LINGA HA MAFHELONI A ṅWAHA MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 10 – BAMMBIRI 2 THESITE NDANGWA U fhindula zwi tshi bva kha zwibveledzwa: Tholokanyondivho ya u vhala (Maraga dza 60) <ul style="list-style-type: none"> • Mbudziso 1: Zwibveledzwa zwa ṭitheretsha na zwi si zwa ṭitheretsha (20) • Mbudziso 2: Tshibveledzwa tsha u tou vhonwa (10) • Mbudziso 3: Samari (10) • Mbudziso 4: Milayo na zwivhumbeo zwa luambo (20) 			

NYITO DZA U LINGA DZA FOMETHIVI (U linga hu bvelaho phanḑa)			
Nyito dza u thetshelesa na u amba <ul style="list-style-type: none"> • Nyito dzo fhambanaho dza u thetshelesa na u amba • U tevhedza maitete a u thetshelesa 	Nyito dza u vhala na u ṭalela <ul style="list-style-type: none"> • Maitete a u vhala • Nyito dza u vhalela ṅṭha • Nyito dza tholokanyondivho (u vhalela u pfesesa) • Nyito dza ṭitheretsha dzo ḑisendekaho kha tshaka tharu dza ṭitheretsha dzo randelwaho iyo simesiṭa 	Nyito dza u ṅwala na u ṅekedza <ul style="list-style-type: none"> • Maitete a u ṅwala • Kuṅwalele kwa ndima/pharagirafu • Zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala) • Maanea • Maṅwalwa a vhusiki 	Nyito dza milayo na zwivhumbeo zwa luambo <ul style="list-style-type: none"> • Nyito dzo vanganaho dza milayo na zwivhumbeo zwa luambo

TSHIVENDA FAL - SAMARI YA MISHUMO YA U LINGA HA FOMALA GIREIDI YA 7: THEMO YA 4		
<p>MILINGO YA MAFHELONI A NWAHA MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 7: Oraġa (Bammbiri ġa 1) – Maraga dza 20</p> <ul style="list-style-type: none"> Mushumo wa u netshedza wa phurodzhekithi (Vhadededzi vha thoma u ita mushumo uyu kha Themo 3 u itela uri Themo 4 i tshi fhela vha vhe vho linga vhagudi vhothe. Maraga dzi rekhodiwa kha Themo 4). 	<p>MILINGO YA MAFHELONI A NWAHA MUSHUMO WA U LINGA HA FOMALA WA 9: U NWAHA (Bammbiri ġa 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani: (zwipfufhi 2, zwilapfu 1, Zwi nwalwa hu sa athu u nwalwa milingo ya mafheloni a nwaaha 	<p>MILINGO YA MAFHELONI A NWAHA MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 10 - THESITE NDANGWA U fhindula zwi tshi bva kha zwibveledzwa: Tholokanyondivho ya u vhala (Maraga dza 60)</p> <ul style="list-style-type: none"> Mbudziso 1: Zwibveledzwa zwa litheretsha na zwi si zwa litheretsha (20) Mbudziso 2: Tshibveledzwa tsha u tou vhone (10) Mbudziso 3: Samari (10) Mbudziso 4: Milayo na zwivhumbeo zwa luambo (20)

MISHUMO YA U LINGA HA FOMALA		
VHUKATI HA NWAHA		NWAHA U TSHI FHELA
NDINGO YA TSHIKOLONI (SBA)		
<p>MISHUMO YA 7 YA U LINGA 1 Mushumo wa oraġa (u vhalela ntha simesiġa 1 yothe) 3 Mishumo ya u nwalwa 1 Tholokanyondivho na zwibveledzwa zwa u fhindula 1 Mulingo ndangwa wa Fulwi 1 Tshibveledzwa tsha litheretsha</p>	<p>Mulingo wa u nwalwa Bammbiri ġa 2 Bammbiri ġa 3</p>	<p>U linga ha oraġa Bammbiri ġa 1: U netshedza orala kha phurodzhekithia, u nwalwa Phurodzhekithi (simesiġa ya 2)</p>